

REVIK d.o.o. Sarajevo
Member of



Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
tel. / fax (387) (33) 200 – 383 i 226 – 289
E-mail: revik@bih.net.ba
Opštinski sud u Sarajevu:
065-0-Reg-21-005204, MBS 65-01-1066-09
Poreski broj: 01075138

Raiffeisen Bank d.d. BH Sarajevo
- 1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar
- 3383202250064583
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj: 200002790002

Rudnik soli „TUZLA“ d.d. TUZLA			
PRIMJENI			
BRIM JENO		24 -05- 2023	
Opis transakcije	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj poruga
		1945	

Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila
31. decembra 2022.
i Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

<i>ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE</i>	3
<i>Izveštaj nezavisnog revizora</i>	4
<i>IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOM REZULTATU</i>	8
<i>IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU</i>	9
<i>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU</i>	10
<i>IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU</i>	11
<i>Napomena 1. Opšti podaci</i>	12
<i>Napomena 2. Usvajanje novih i izmijenjenih standarda</i>	16
<i>Napomena 3. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja</i>	17
<i>Napomena 4. Pregled značajnih računovodstvenih politika</i>	18
<i>Napomena 5. Značajne računovodstvene procjene</i>	25
<i>Napomena 6. Poslovni prihodi – prihod iz ugovora s kupcima</i>	27
<i>Napomena 7. Ostali prihodi</i>	27
<i>Napomena 8. Poslovni rashodi</i>	28
<i>Napomena 9. Ostali rashodi</i>	30
<i>Napomena 10. Porez na dobit</i>	31
<i>Napomena 11. Nematerijalna imovina</i>	32
<i>Napomena 12. Materijalna imovina</i>	33
<i>Napomena 13. Dugoročni finansijski plasmani</i>	34
<i>Napomena 14. Dugoročna rezervisanja i razgraničenja</i>	34
<i>Napomena 15. Zalihe</i>	35
<i>Napomena 16. Kupci</i>	35
<i>Napomena 17. Ostala kratkoročna potraživanja</i>	36
<i>Napomena 18. Novčana sredstva</i>	36
<i>Napomena 19. Kapital</i>	37
<i>Napomena 20. Dugoročni krediti</i>	38
<i>Napomena 21. Obaveze iz poslovanja</i>	39
<i>Napomena 22. Ostale obaveze</i>	39
<i>Napomena 23. Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja</i>	40
<i>Napomena 24. Vanbilansne evidencije</i>	40
<i>Napomena 25. Transakcije s povezanim stranama</i>	40
<i>Napomena 26. Sudski postupci</i>	41
<i>Napomena 27. Potencijalne obaveze</i>	41
<i>Napomena 28. Upravljanje finansijskim rizicima</i>	42
<i>Napomena 29. Uticaj sukoba u Ukrajini na poslovno okruženje, poslovanje i finansijske izvještaje</i>	42
<i>Napomena 30. Događaji nakon datuma bilansa</i>	43

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH ("Službene novine FBiH", br. 15/21), za knjigovodstvo i računovodstvo pravne osobe odgovora njegov lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica u svojstvu direktora pravnog lica.¹

Direktor, članovi uprave, upravni, odnosno nadzorni organ pravnog lica u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje su dužni pobrinuti se da za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje².

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu sa važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima, i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Izdati u ime Uprave:



Nermin Baluković,

v.d. direktor

Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla
Tušanj br. 66, Tuzla

Tuzla 19.aprila . 2023. godine

¹ Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, član 8 stav 3.

² Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, član 38

REVIK d.o.o. Sarajevo

Member of



Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
tel. / fax (387) (33) 200 – 383 i 226 – 289
E-mail: revik@bih.net.ba
Opštinski sud u Sarajevu:
065-0-Reg-21-005204, MBS 65-01-1066-09
Poreski broj: 01075138

Raiffeisen Bank d.d. BH Sarajevo
- 1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar
- 3383202250064583
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj: 200002790002

Izvještaj nezavisnog revizora Dioničarima Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla

Negativno mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, (u daljem tekstu Društvo), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2022. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o gotovinskim tokovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, zbog važnosti pitanja opisanih u paragrafu Osnova za negativno mišljenje, priloženi godišnji finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine, njegovu finansijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI-ima).

Osnova za negativno mišljenje

- Knjigovodstvena vrijednost kapitaliziranih troškova razvoja na dan 31. decembra 2022. godine iznosi 26.891.337 KM (2021; 27.818.626KM). Kao što je navedeno u Napomeni 11 uz finansijske izvještaje, Društvo prilikom početnog priznavanja ove imovine nije izvršilo adekvatnu procjenu da li je i ako jeste u kojoj mjeri je sredstvo nastalo iz faze istraživanja (što je rashod u trenutku njegovog nastanka), a u kojoj mjeri je proizašlo iz razvoja, kada se priznaje kao sredstvo ako ispunjava uslove propisane MRS 38 - Nematerijalna sredstva. S obzirom da Društvo nije vršilo procjenu potencijalnog obezvređenja nematerijalnog sredstva, kako to nalaže MRS 36 - Umanjenje vrijednosti imovine, na osnovu dostavljenih informacija ne možemo potvrditi knjigovodstvenu vrijednost kapitaliziranih troškova razvoja, kao ni utvrditi potencijalne efekte na finansijske izvještaje. Ova činjenica služila je kao osnova za negativno mišljenje na finansijske izvještaje od prošle godine.
- Kao što je navedeno u Napomeni 12 uz finansijske izvještaje, knjigovodstvena vrijednost zemljišta iznosi 51.338.817 KM (2021: 51.284.216 KM). Na datum bilansa nije vršena procjena nadoknadive vrijednosti zemljišta, što nije u skladu sa zahtjevima MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine. U 2008. godini vrijednost zemljišta uvećana je bez vjerodostojne dokumentacije za 37.057.166 KM. Društvo ne posjeduje validne dokaze o statusu zemljišta, u smislu dokaza o vlasništvu, za dio nekretnina, u vrijednosti od oko 20.000.000 KM koje se u poslovnim knjigama Društva evidentira kao zemljište. Ovo zemljište je u posjedu Društva i koristi se. Ova činjenica služila je kao osnova za negativno mišljenje na finansijske izvještaje od prošle godine.

- Zalihe sirovina i materijala iskazane su u iznosu 2.732.016 KM (2021; 2.083.620 KM), i za iste Društvo nije vršilo vrednovanje, odnosno usklađivanje vrijednosti shodno Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama i zahtjevima MRS 2 Zalihe. Efekte usklađivanja zaliha na finansijski rezultat, nismo mogli kvantificirati (Napomena 15). Ova činjenica služila je kao osnova za negativno mišljenje na finansijske izvještaje od prošle godine.

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju nezavisnog revizora u paragrafu Odgovornosti revizora za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Naglašavanje činjenica

Iako su Odluka o odobravanju programa privatizacije i početnog bilansa, odnosno Rješenje o odobravanju programa privatizacije i početnog bilansa doneseni u drugoj polovini 2000. godine, još uvijek nije izvršena privatizacija državnog kapitala, (Napomena 19). Naše mišljenje nije modificirano zbog ovog pitanja.

Odluku Skupštine Društva o izuzimanju i prenosu stalnog sredstva od 12. februara 2010. godine u dijelu isknjižavanja knjigovodstvene vrijednosti izuzetog idealnog dijela od 1/3 zgrade u ul. Slatina 2 u Tuzli, na teret državnog kapitala, postupkom umanjenja dioničkog kapitala u vlasništvu Vlade Tuzlanskog kantona, nije moguće realizovati putem Komisije za vrijednosne papire u FBiH zbog neusaglašenosti propisa o privatizaciji preduzeća, Zakona o privrednim Društvima i propisa koji regulišu prometovanje vrijednosnim papirima registrovanim kod Komisije za vrijednosne papire u FBiH. Naše mišljenje nije modificirano zbog ovog pitanja.

Izvršena je kontrola od strane Poreske uprave FBiH kojom su konstatovane dodatne obaveze i potraživanja koja se tiču ranijih perioda (Napomena 19). Naše mišljenje nije modificirano zbog ovog pitanja.

Radi boljeg razumijevanja finansijskog položaja Društva skrećemo pažnju na Napomenu 29 Uticaj ratnog sukoba u Ukrajini na poslovno okruženje, poslovanje i finansijske izvještaje, kao i na napomenu 30 Događaji nakon datuma izvještavanja (datuma bilansa) uz finansijske izvještaje u kojima se navodi utjecaj ratnog sukoba i globalnog poremećaja političkih i ekonomskih odnosa kao posljedica pomenutog sukoba na finansijske izvještaje za 2022. godinu i tekuće poslovanje. Naše mišljenje nije modificirano zbog ovog pitanja.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije uključene u Godišnji izvještaj, ali ne uključuju finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne pokriva ostale informacije.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, u skladu s Članom 68 odjeljak h, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i pritom razmotriti da li su ostale informacije značajno proturječne s finansijskim izvještajima ili našim znanjem stečenim tokom revizije ili se na drugi

način čine materijalno pogrešno prikazanim. U vezi s Izvještajem Uprave, koji je uključen u Godišnji izvještaj, izvršili smo i postupke propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Zakon o računovodstvu"). Ti postupci uključuju ispitivanje da li Izvještaj Uprave – Godišnji izvještaj o poslovanju uključuje potrebne objave kako je propisano članom 42. Zakona o računovodstvu.

Na osnovu postupaka izvršenih tokom naše revizije, u mjeri u kojoj smo bili u mogućnosti procijeniti, izvještavamo sljedeće:

- Informacije uključene u ostale informacije su konzistentne, u svim značajnim odrednicama, sa priloženim finansijskim izvještajima.
- Izvještaj Uprave je pripremljen, u svim značajnim odrednicama, u skladu s članom 42. Zakona o računovodstvu.

Na osnovu poznavanja i razumijevanja Društva i njegovog okruženja, koje smo stekli tokom naše revizije finansijskih izvještaja, nismo ustanovili nikakve materijalno pogrešne prikaze u ostalim informacijama.

Reviziju finansijskih izvještaja za godinu koja prethodi godini koja je predmet ovog izvještaja je obavila druga revizorska kuća i izdala modifikovano-negativno mišljenje.

Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i za one interne kontrole koje Uprava smatra neophodnim za pripremanje finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili greške, i izdati izvještaj nezavisnog revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza

nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.

- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenoj osnovi.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i onima u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

REVIK d.o.o. Sarajevo

Member of HLB International

Kenan Kapetanović, direktor

Sarajevo, 20. april 2023. godine



Azer Omerika, ovlašteni revizor

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
(u KM)

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOM REZULTATU
za period završen 31. decembra 2022.

	Napomena	2022.	2021
Poslovni prihodi – prihod iz ugovora s kupcima	6	17.747.381	13.604.476
Ostali prihodi	7	701.483	1.416.489
PRIHODI UKUPNO		18.448.864	15.020.965
Poslovni rashodi	8	15.263.301	12.600.807
Ostali rashodi	9	1.390.776	1.852.380
RASHODI UKUPNO		16.654.077	14.453.187
Dobit prije oporezivanja		1.794.787	567.778
Odloženi porezni prihodi		(196.789)	(260.725)
Odloženi porezni rashodi		260.710	224.566
Porez na dobit	10	(216.719)	-
Neto dobit za godinu		1.641.989	531.619
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak)		-	-
Neto sveobuhvatna dobit za godinu		1.641.989	531.619

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
(u KM)
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
na dan 31. decembra 2022. godine

	Napomena	2022.	2021
<u>AKTIVA</u>			
Nematerijalna imovina	11	27.062.816	28.004.629
Materijalna imovina	12	98.156.017	100.043.066
Dugoročni finansijski plasmani	13	6.940	6.940
Dugoročna rezervisanja i razgraničenja	14	983.647	919.726
<i>Ukupno stalna sredstva</i>		126.209.420	128.974.361
Zalihe	15	2.734.591	2.083.919
Potraživanja od kupaca	16	1.458.444	1.070.441
Ostala kratkoročna potraživanja	17	543.973	233.658
Novac i novčani ekvivalenti	18	14.763.548	12.172.331
<i>Ukupno tekuća sredstva</i>		19.500.556	15.560.349
UKUPNO AKTIVA		145.709.976	144.534.710
<u>PASIVA</u>			
Dionički kapital		130.344.692	130.344.692
Emisiona premija		19.990	19.990
Fond rezervi		7.199.433	6.892.380
Revalorizacioni efektu		1.569.354	1.569.354
Neraspoređena dobit		3.572.463	1.909.300
<i>Ukupno kapital</i>	19	142.705.932	140.735.716
Dugoročni krediti	20	120.303	601.515
Dugoročna rezervisanja i razgraničenja		1.234.158	390.995
<i>Ukupno dugoročne obaveze</i>		1.354.461	992.510
Kratkoročni krediti		3.676	155
Obaveze iz poslovanja	21	968.580	1.878.949
Ostale obaveze	22	647.658	813.168
Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	23	29.669	114.212
<i>Ukupno tekuće obaveze</i>		1.649.583	2.806.484
UKUPNO PASIVA		145.709.976	144.534.710
Vanbilansne evidencije	24	5.671.748	5.510.990

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
(u KM)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period završen 31. decembra 2022.

	Dionički kapital	Revalorizaci one rezerve	**Ostale rezerve	Akumuliran a dobit	Ukupno
Stanje na dan 1. januara 2021.	130.344.692	1.569.354	6.471.705	1.818.346	140.204.097
Prenos u rezerve	-	-	440.665	(440.665)	-
Neto dobit za 2021. godinu	-	-	-	531.619	531.619
Stanje na dan 31. decembra 2021.	130.344.692	1.569.354	6.912.370	1.909.300	140.735.716
Stanje na dan 1. januara 2022.	130.344.692	1.569.354	6.912.370	1.909.300	140.735.716
Prenos u rezerve	-	-	307.053	(307.053)	-
Korekcija	-	-	-	* 328.227	328.227
Neto dobit za 2022. godinu	-	-	-	1.641.989	1.641.989
Stanje na dan 31. decembra 2022.	130.344.692	1.569.354	7.219.423	3.572.463	142.705.932

*Korekcija u skladu s Rješenjem – kontrola PU FBiH (vidi Napomena 19)

**Ovaj iznos uključuje i 19.990 KM Emisione premije (vidi Napomena 19)

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
(u KM)

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
za period završen 31. decembra 2022.

	2022.	2021
Dobit prije oporezivanja	1.641.989	531.619
Amortizacija	4.985.301	3.619.776
Dobit od otuđenja stalnih sredstava	-	8.639
Dobit od otuđenja investicionih nekretnina	19.550	-
Prilagođavanje vrijednosti zaliha	(93.323)	-
Prihodi od kamata	(6.181)	-
Finansijski rashodi priznati u BU	21	-
Povećanje zaliha	(650.672)	(283.483)
Povećanje potraživanja od kupaca	(388.003)	(70.711)
Smanjenje / (Povećanje) ostale imovine	32.731	(64.924)
Smanjenje ugovorne imovine	-	36.158
(Smanjenje) / Povećanje obaveza prema dobavljačima	(904.623)	1.422.740
Povećanje / (Smanjenje) ostalih obaveza	884.897	(5.584.873)
Smanjenje ugovornih obaveza	-	(1.617.277)
<i>Ukupno gotovinski tok od poslovnih aktivnosti</i>	5.521.687	(2.002.336)
Kupovina nekretnina	(2.452.779)	-
Ukupno gotovinski tok od ulagačkih aktivnosti	(2.452.779)	-
Prilivi od uzetih kredita	3.787	-
Otplata glavnice	(481.478)	-
Ukupno gotovinski tok od finansijskih aktivnosti	(477.691)	-
Neto gotovinski tok za period	2.591.217	(2.002.336)
Novčana sredstva na početku perioda	12.172.331	14.174.667
Novčana sredstva na kraju perioda	14.763.548	12.172.331

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Napomena 1. Opšti podaci

Rješenjem Osnovnog suda Udruženog rada Tuzla broj U/I-1896/91 od 16. septembra 1991. godine, izvršen je upis organizovanja dioničkog društva u mješovitoj svojini Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla u sastavu „Sodaso“ Holding d.d. Tuzla. U skladu sa Rješenjem Osnovnog suda Udruženog rada broj U/I-3301/91 od 06. januara 1992. godine, izvršen je upis prava obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa, promjena firme i dopuna djelatnosti, tako da je naziv glasio „Sodaso“ Holding dioničko društvo u mješovitoj svojini Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I-1960/05 od 22. decembra 2005. godine, izvršen je upis promjene naziva firme, upis usklađivanja statusa sa Zakonom o privrednim društvima i promjena djelatnosti, tako da novi naziv glasi Dioničko društvo Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla. U skladu sa Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-08-001668 od 12. januara 2009. godine, izvršena je promjena naziva i adrese, tako da novi naziv glasi Dioničko društvo Rudnik soli „TUZLA“ Tuzla, skraćena oznaka firme Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, u daljem tekstu Društvo.

Najznačajnije promjene u sudskom registru, nakon Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-08-001668 od 12. januara 2009. godine, su:

- upis smanjenja osnovnog kapitala, koji je izvršen Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-09-001064 od 16. septembra 2009. godine, tako da isti iznosi 131.254.732,80 KM;
- upis smanjenja osnovnog kapitala, koji je izvršen Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-12-001462 od 10. oktobra 2012. godine, tako da isti iznosi 129.279.835,20 KM;
- upis promjene adrese sjedišta Društva, koji je izvršen Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-13-000281 od 18. marta 2013. godine, tako da nova adresa glasi Tušanj broj 66;
- upis povećanja osnovnog kapitala, koji je izvršen Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-16-001158 od 08. septembra 2016. godine, tako da isti iznosi 130.344.691,50 KM;

Prema posljednjem Rješenju Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-Reg-22-000310 od 09. marta 2022. godine, izvršen je upis podataka lica ovlaštenog za zastupanje.

Matični registarski broj Društva je 1 – 91.

Sjedište Društva je u Tuzli, na adresi: Tušanj broj 66, Bosna i Hercegovina.

Društvo je registrovano u Poreznoj upravi FBiH pod identifikacijskim brojem 4209348590007, a u Upravi za indirektno oporezivanje BiH pod brojem 209348590007.

Pri Federalnom zavodu za statistiku, Društvo je razvrstano pod šifru djelatnosti prema KD BiH 08.93-Vađenje soli.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 1.531.665 običnih (redovnih) dionica, iste klase, nominalne vrijednosti od 85,10 KM po jednoj dionici.

Prema listi dostavljenoj od Registra vrijednosnih papira FBiH sa stanjem na dan 17. april 2023. godine, ukupan broj dioničara je 495.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje

Dioničari sa najvećim brojem učešća u kapitalu su:

Vlada Tuzlanskog kantona	94.678.601 KM ili 72,64 %
Solana d.d. Tuzla	11.945.487 KM ili 9,16%
Ostali dioničari	23.720.604 KM ili 18,20 %
Ukupno	130.344.692 KM ili 100,00 %

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora tokom 2021. godine, do 04. marta 2021. godine bili su:

- Amir Tursunović, dipl.ing.rud. – predsjednik,
- Zekerijah Saltović, dipl.ing.elek.tehn. – član,
- Dr.sc. Nermina Babajić, dipl.pravnik – član,
- Mirsada Brčanović, dipl.pravnik – član,
- Meliha Rizvić, dipl.ravnik – član.

Članovi Nadzornog odbora od 05. marta 2021. godine do 05. marta 2022. godine bili su:

- Dr. Sc. Sabid Zekan, dipl.ing.rud-predsjednik
- Vahida Atlić, dipl. Pravnik – član
- Suad Kulić, dipl.ing.elek – član
- Almir Pirić, dipl. trener sporta – član
- Meliha Rizvić, dipl. pravnik – član.

Odlukom Skupštine Društva br 00-02/22-3672 od 29. jula 2022. godine imenovan je novi sastav Nadzornog odbora:

- Emir Hadžimešić, dipl.pravnik
- Enes Sahačić, dipl.ing.arhit
- Fuad Dumanjić, dipl.ing.maš
- Jasmin Mumbašić, dipl. ekonomista
- Meliha Rizvić, dipl pravnik.

U skladu s odlukom Nadzorni odbor je imenovan na period najduže do 90 dana od dana stupanja na snagu odluke, tj. od dana donošenja.

Dana 31. januara 2023. godine, nakon datuma finansijskih izvještaja, odlukom Skupštine br. 00-02/23-414 razrješen je dužnosti prethodni Nadzorni odbor, odlukom 02/23-415 imenovan je novi sastav nadzornog odbora u sastavu:

- Emir Hadžimešić, dipl. pravnik,
- Mirsada Brčanović, dipl.pravnik
- Fuad Dumanjić, dipl.ing.maš
- Jasmin Mumbašić, dipl. ekonomista
- Meliha Rizvić, dipl pravnik.

U skladu s odlukom Nadzorni odbor je imenovan na period najduže do 90 dana od dana stupanja na snagu odluke, tj. od dana donošenja.

Uprava

Članovi Uprave Društva tokom 2021. godine, do 26. marta 2021. godine bili su:

- Aziz Čačković, dipl.pravnik – v.d. direktor,
- Kadro Jahić, dipl.ing. rudarstva – v.d. izvršni direktor za tehničke poslove,
- Indira Okić, dipl.pravni – v.d. izvršni direktor za pravne poslove,
- Dr. Sc Almir Šabović, dip.ing.geol – v.d. izvršni direktor za razvoj i istraživanje,
- Aldin Pašalić, dipl.ecc – v.d. izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove,

Članovi Uprave Društva od 27. marta 2021. godine do 16. februara 2022. godine bili su:

- Dr.sc. Jasmin Isabegović, dipl.ing.geol. - direktor;
- Kadro Jahić, dipl.ing.rud. - izvršni direktor za tehničke poslove;
- Aldin Pašalić, dipl.ecc. - izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove;
- Indira Okić, dipl.pravnik - izvršni direktor za pravne poslove;
- Dr.sc. Almir Šabović, dipl.ing.geol. – izvršni direktor za razvoj i istraživanje.

Odlukom Nadzornog odbora broj 01-03/2022-862 od 17. februara 2022. godine, članovi Uprave Društva su:

- Dr.sc. Jasmin Isabegović, dipl.ing.geol. - direktor
- Kadro Jahić, dipl.ing.rud. - izvršni direktor za tehničke poslove
- Aldin Pašalić, dipl.ecc. - izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove
- Indira Okić, dipl.pravnik - izvršni direktor za pravne poslove
- Dr.sc. Almir Šabović, dipl.ing.geol. - izvršni direktor za razvoj i istraživanje.

Članovi Uprave imenovani su na mandatni period od 4 godine, počev od 17. februara 2022. godine do 17. februara 2026. godine.

Dana 4. jula 2022. godine direktor Društva je je Nadzornom odboru podnio ostavku.

Nadzorni odbor je dana 29. jula 2022. godine donio odluku br. 01-03/22-3666 o razrješenju članova Uprave društva.

Odlukom Nadzornog odbora br 01-03/22-3667 od 29. jula 2022. godine imenovana je Uprava u sljedećem sastavu:

- Nermin Baluković, dipl ing.rud -v.d. direktor
- Kadro Jahić, dipl.ing.rud. – v.d.izvršni direktor za tehničke poslove
- Igor Ilić, MBA – v.d.izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove
- Azra Cilović, dipl.pravnik – v.d. izvršni direktor za pravne poslove
- Kasim Butković, dipl.ing.maš. – v.d. izvršni direktor za razvoj i istraživanje.

Prema Odluci vršiooci dužnosti članova Uprave će obavljati poslove iz imenovanja do okončanja konkursne procedure izbora i imenovanja članova Uprave društva, najduže na vremenski period do 6 mjeseci, odnosno do 31. januara 2023. godine.

Općinski sud u Tuzli je dana 2. avgusta 2022. godine pod brojem 032-0-Reg-22-001210 donio Rješenje o izmjenama podataka kojim je kao lice ovlašteno za zastupanje društva naveden Baluković Nermin v.d. direktor društva bez ograničenja.

Odbor za reviziju

Članovi Odbora za reviziju tokom 2021. godine su:

- Mr.sci. Isada Mahmutović, dipl.ecc. – predsjednik,
- Belma Hasić, dipl.ecc. – član,
- Mr.sci. Belma Ahmagić, bachelor posl. - član.

U skladu sa Odlukom Skupštine, broj 00-02/21-2925 od 06. juna 2021. godine, imenovani su članovi Odbora za reviziju Društva u slijedećem sastavu:

- Selma Delić, dipl.ecc. – predsjednik,
- Nedim Ahmetagić, dipl.ecc. – član,
- Samir Buljubašić, dipl.ecc. - član.

Odbor za reviziju Društva imenovan je na period od četiri godine, odnosno do 04. juna 2025. godine.

Na dan 31. decembra 2022. godine Društvo je imalo 118 radnika (2021.: 130 radnika).

Napomena 2. Usvajanje novih i izmijenjenih standarda

2.1 Novi i izmijenjeni standardi, usvojeni od strane Društva

Društvo je po prvi put primijenilo sljedeće nove i revidirane standarde i izmjene, kao i interpretacije, za godišnji izvještajni period koji počinje 1. januara 2022. godine:

- Koncesije za najamnine u vezi sa Covid-19 – (dodatne) izmjene MSFI 16 (izdato 31. marta 2021. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. aprila 2021.)
- Prilivi prije namjeravane upotrebe, Štetni i ugovori - troškovi ispunjavanja ugovora, Referenca na Konceptualni okvir - izmjene uskog obima MRS 16, MRS 37 i MSFI 3 i Godišnja poboljšanja MSFI 2018-2020 - izmjene MSFI 1, MSFI 9, MSFI 16 i MRS 41 (izdato 14. maja 2020. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022.).

Ove izmjene nisu imale uticaja na iznose priznate u prethodnim periodima i ne očekuje se da će značajno uticati na trenutni ili buduće periode.

2.2 Objavljeni standardi koji još uvijek nisu stupili na snagu

Objavljeni su određeni novi računovodstveni standardi i tumačenja, koji nisu obavezni za period izvještavanja koji završava 31. decembra 2022. i koji nisu bili ranije usvojeni od strane Društva:

- Prodaja ili unos u imovini između investitora i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog poduhvata – Izmjene MSFI 10 i MRS 28 (izdato 11. septembra 2014. godine i stupa na snagu za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon datuma koji utvrdi IASB)
- MSFI 17: „Ugovori o osiguranju“ (izdato 18. maja 2017.) i izmjene MSFI 17 i MSFI 4 (izdato 25. juna 2020.) - svi na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.
- Izmjene MRS 1 i MSFI izjave o praksi br. 2: Objavljivanje računovodstvenih politika (izdato 12. februara 2021. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.)
- Izmjene MRS 8: Definicija računovodstvene procjene (izdato 12. februara 2021. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.)
- Odgođeni porez u vezi sa imovinom i obavezama proisteklim iz pojedinačne transakcije - Izmjene MRS 12 (izdato 7. maja 2021. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.)
- Opcija prelaska za osiguravače koji primjenjuju MSFI 17 – Izmjene MSFI 17 (izdato 9. decembra 2021. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023.)
- Izmjene MSFI 16: Obaveza po osnovu najma kod transakcije prodaje i povratnog najma (izdato 22. septembra 2022. i na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024.)
- Klasifikacija obaveze kao kratkotrajne ili dugotrajne - Izmjene MRS 1 (originalno izdato 23. januara 2020., naknadno izmijenjeno 15. jula 2020. i 31 oktobra 2022., konačno na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024.).

Od ovih standarda se ne očekuje da imaju značajan uticaj na Društvo u trenutnom ili budućim periodima izvještavanja i na predvidljive buduće transakcije.

Napomena 3. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, pravna lica su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Konceptualni okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda. Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva da Uprava koristi svoje prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalan značaj za finansijske izvještaje, a koje su objavljene u Napomeni 5.

Prezentacija finansijskih izvještaja i računovodstveni metod

Finansijski izvještaji su iskazani u konvertibilnim markama (KM), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Konvertibilna marka predstavlja zvanično sredstvo plaćanja i zvaničnu izvještajnu valutu u Bosni i Hercegovini.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po metodi nabavne vrijednosti, osim ukoliko MSFI ne zahtijevaju drugačije osnove vrednovanja na način opisan u primjenjenim računovodstvenim politikama.

Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja (eng. Going concern principle), koje podrazumijeva da će Društvo nastaviti poslovati u budućnosti.

To načelo pretpostavlja da Društvo neće prekinuti svoje poslovanje u doglednoj budućnosti i da će nastaviti obavljati svoje poslovanje barem u razdoblju u kojem se finansijski izvještaji pripremaju. Načelo stalnosti poslovanja zahtijeva da se finansijski izvještaji pripremaju na temelju pretpostavke da će Društvo nastaviti poslovati kao i do sada, bez obzira na to je li to realna pretpostavka ili ne. Ovo načelo osigurava konzistentnost u izvještavanju, koja je važna za donošenje poslovnih odluka i procjenu finansijskog stanja organizacije.

Napomena 4. Pregled značajnih računovodstvenih politika

a) Prihodi i rashodi

Društvo priznaje prihode u skladu s MSFI 15, Prihodi po ugovorima s kupcima, na sve ugovore s kupcima osim na ugovore o najmu iz djelokruga:

- MRS-a 17 „Najmovi“, finansijske instrumente i druga ugovorna prava i ugovorne obaveze iz djelokruga
- MSFI 9 „Finansijski instrumenti“,
- MSFI 10 „Konsolidirani finansijski izvještaji“,
- MSFI 11 „Zajednički poslovi“,
- MRS-a 27 „Nekonsolidirani finansijski izvještaji“ i
- MRS-a 28 „Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim poduhvatima“,
- MSFI 4 „Ugovori o osiguranju“

i nenovčanu razmjenu među subjektima koji se bave istim djelatnostima, a s ciljem lakše prodaje postojećim odnosno potencijalnim kupcima.

Kada Ugovor s kupcem dijelom potpada pod MSFI 15, a dijelom je u djelokrugu nekog drugog standarda vrijedi slijedeće:

- Ako drugi standard definiše način na koji razdvojiti i prvi puta mjeriti jedan ili više dijelova ugovora, onda se prvo primjenjuju propisana pravila razdvajanja i mjerenja. Nakon toga se cijena transakcije umanjuje za iznose prvobitno mjerene prema drugim standardima.
- Ako ne postoji drugi standard s uputama o načinu razdvajanja i prvog mjerenja jednog ili više dijelova ugovora, primjenjuje se MSFI 15.

Društvo priznaje prihode na način koji odražava prijenos obećanih dobara odnosno usluga na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju očekuje da je ima pravo ostvariti u zamjenu za obećana dobra odnosno usluge. Društvo primjenjuje sijedeći model koji se sastoji od pet koraka:

- utvrditi ugovor(e) s kupcem
- utvrditi obavezu na činidbe iz ugovora
- odrediti cijenu transakcije
- cijenu transakcije razdijeliti na ugovorene obaveze na činidbu
- prihode priznati kada, odnosno kako subjekt ispunjava svoju obavezu na činidbu.

Prihodi se priznaju na akrealnoj osnovi po fer vrijednosti naknade koja je primljena ili se potražuje umanjena za iznos rabata i drugih popusta datih kupcu i iznosa naplaćenih u ime treće strane. Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada se proizvod i roba isporuče i prihvate od strane kupca.

Prihodi od prodaje usluga, čiji je rezultat moguće pouzdano utvrditi, obračunavaju se prema stepenu dovršenosti (postotne dovršenosti) na dan bilansa.

Ostali prihodi mogu biti po osnovu kamata, državnih donacija, naplaćenih penala, propuštenih prihoda iz ranijih godina, itd.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge,

rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto plate i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenje ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda.

Gubici uključuju, na primjer, one koje su posljedica katastrofa, kao što su požar i poplava, ali i one koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava.

Definicija rashoda, također, uključuje nerealizovane gubitke, na primjer, one proizašle iz efekta porasta kurseva strane valute u vezi sa zaduživanjem Društva u toj valuti. Kada se gubici priznaju u bilansu uspjeha, prikazuju se posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

b) Preračunavanje strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan. Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kurs za EUR primjenjen za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM je bio slijedeći:

$$1\text{EUR} = 1,95583\text{ KM}$$

c) Troškovi pozajmljivanja

Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja Društva iskazuju se po osnovnom postupku u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmica, odnosno knjiže se na teret rashoda perioda u kome su nastali, osim u mjeri u kojoj se kapitaliziraju kada se iskazuju po dopuštenom alternativnom postupku.

Kapitalizacija kamate i drugih troškova pozajmljivanja u skladu sa dopuštenim alternativnim postupkom iz MRS 23 Troškovi pozajmica vrši se kada se kamata i drugi troškovi pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava koja se osposobljavaju za upotrebu, kada je vjerovatno da će troškovi donijeti Društvu buduće ekonomske koristi i kada mogu da se pouzadno izmjere. Ukoliko svi navedeni uslovi za kapitalizaciju kamate nisu ispunjeni kamata i troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

d) Nematerijalna stalna sredstva

Nematerijalna stalna sredstva iskazuju se po trošku nabavke i po procijenjenoj vrijednosti, umanjeno za akumuliranu amortizaciju i druga usklađivanja, ukoliko ih ima.

Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava obračunava se linearnom metodom, osim za kapitalizirane troškove razvoja koji se amortizuju po sistemu funkcionalne metode.

Nematerijalno stalno sredstvo prestaje biti priznato prilikom otuđenja ili ukoliko se ne očekuju dalje koristi po osnovu korištenja istog.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje

Stopa amortizacije nematerijalnih stalnih sredstava utvrđena je na osnovu procijenjenog vijeka, kako je iskazano u sljedećoj tabeli.

Naziv grupe nematerijalnih sredstava	Vijek korisne upotrebe u 2022. godini	Vijek korisne upotrebe u 2021. godini	Stopa amortizacije u 2022. godini	Stopa amortizacije u 2021. godini
Kapitalizirani troškovi razvoja	Obračun amortizacije se vrši po funkcionalnom metodu			
Softveri	5 godina	5 godina	20,0%	20,0%
Koncesija	30 godina	30 godina	3,33%	3,33%
Licence	5 godina	5 godina	20%	20%
Pravo trajne sluznosti	10 godina	10 godina	10%	10%

e) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema, koji zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjereni su po njihovoj nabavnoj vrijednosti. U nabavnu vrijednost uključeni su fakturna cijena i svi drugi troškovi koji su direktno vezani s dovodenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu.

Zemljište se iskazuje po trošku nabavke i po procijenjenoj vrijednosti.

Nakon početnog priznavanja građevine i oprema se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja, ako ih ima.

Korištene stope amortizacije SU slijedeće:

Naziv grupe materijalnih sredstava	Vijek korisne upotrebe u 2022. godini	Vijek korisne upotrebe u 2021. godini	Stopa amortizacije u 2022. godini	I Stopa amortizacije u 2021. godini
Građevinski objekti	20,00-66,67g.	20,00-66,67g.	1,50-5,00 %	1,50-5,00 %
Bušotine	Obračun amortizacije se vrši po funkcionalnom metodu			
Oprema	5,00-50,00g.	5,00-50,00g.	2,00-20,00 %	2,00-20,00 %
Transportna sredstva	14,30 g.	14,3 g.	7,00 %	7,00%
Uredska oprema	10,00 g.	10,00 g.	10,00 %	10,00 %
Inventar i ostala oprema	6,25-33,30g.	6,25-33,30g.	3,00-16,00 %	3,00-16,00 %

Obračun amortizacije materijalnih stalnih sredstava u upotrebi se vrši primjenom vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procijenjenom vijeku trajanja sredstva, osim za bušotine koje se amortizuju po sistemu funkcionalne metode. Dobici ili gubici koji nastanu zbog isknižavanja pojedinih stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između neto prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstava.

Društvo može u knjigovodstveni iznos nekretnina, postrojenja i opreme priznati troškove zamjene nekog dijela, pod uslovom da se iskniži vrijednost zamijenjenog dijela i akumulirana amortizacija. Ako se vrijednost zamijenjenog dijela ne može praktično utvrditi, onda se koristi Metod troška zamjene u vrijeme nabavke ili izgradnje.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla

Napomene uz finansijske izvještaje

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao. Također, ako je naknadni izdatak nastao pretežno po osnovu rada, potrošnog materijala i sitnijih rezervnih dijelova taj izdatak se iskazuje kao tekući trošak održavanja.

Naknadna ulaganja koja imaju za posljedicu poboljšanje kvalitete sredstva po osnovu koga se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi (veći obim proizvodnje, veći kapacitet sredstva, produženje korisnog vijeka trajanja sredstva, povećanje produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje) u periodu dužem od godinu dana, uvećavaju nabavnu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme.

Materijalnu značajnost u vezi tretmana naknadnog ulaganja ocjenjuje Uprava na osnovu dokumentacije koja obavezno sadrži podatke o efektima ulaganja.

Ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima radi obavljanja djelatnosti priznaju se i iskazuju se na posebnom računu kao osnovna sredstva pod uslovom da su ispunjeni uslovi za priznavanje iz prvog pasusa.

Amortizacija ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima vrši se na osnovu procijenjenog vijeka korištenja koji je utvrđen ugovorom sa vlasnikom tih sredstava.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme treba da bude isključena iz bilansa stanja u slučaju oštećenja, prodaje, rashodovanja, razmjene ili kada se od njihovog korištenja ne očekuje buduća ekonomska korist.

Prihodi ili rashodi koji nastaju isknjižavanjem sredstva terete obračunski period, a utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti sredstva. Prije isknjižavanja sredstva vrši se konačni obračun amortizacije.

f) Zalihe

Zalihe Društva su vrednovane po trošku nabavke ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno od toga šta je niže, kako to nalaže MRS 2 - Zalihe. Nabavna vrijednost zaliha obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Društvo nije vršilo vrednovanje, odnosno usklađivanje vrijednosti shodno Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama i zahtjevima MRS 2 - Zalihe.

Sitnim inventarom smatraju se predmeti čiji je vijek upotrebe kraći od godinu dana, a pri stavljanju u upotrebu otpisuju se 100 %.

Djelimični otpis zaliha do neto prodajne vrijednosti se vrši kada na datum bilansa stanja troškovi premašuju neto prodajnu vrijednost. Trošak zaliha utvrđen je po metodi prosječne ponderisane cijene.

g) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo nije preispitalo knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indicije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine, te stoga nije vršena procjena nadoknadivog iznosa sredstava da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak.

Nadoknativa vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budućí novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja

odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjeni nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju dio gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjene na kapitalu.

h) Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente.

Društvo klasifikuje finansijska sredstva u neku od sljedećih kategorija: sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospelja, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda.

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gdje je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekucim i deviznim računima, kao i depoziti po videnju i oročeni depoziti u KM i u stranim valutama.

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja.

Kreditni (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjenje vrijednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava

Na dan bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha).

Obezvređenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procijenjeni budući novčani tokovi sredstava izmjenjeni.

Obezvređenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije. Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. Finansijske obaveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti, uvećanoj za kamate na osnovu zaključenih ugovora, koja korespondira efektivnoj kamatnoj stopi.

Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se procjenjuju po vrijednosti primljenih sredstava.

i) Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju u Federaciji BiH. Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom poreske stope od 10 % na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva.

Važeći propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korištenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korištene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korištenje odbitnih privremenih razlika.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla

Napomene uz finansijske izvještaje

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjize direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takode raspoređuje u okviru kapitala.

j) Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u FBiH, Društvo je u obavezi da plaća doprinose fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Društvo je, takode, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

k) Najmovi

Najmovi se svrstavaju u finansijske najmove kad god se gotovo svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom prenose na najmoprimca tokom trajanja najma. Svi drugi najmovi svrstani su u poslovne najmove.

Društvo kao najmoprimac - ugovori o operativnom najmu izvan djelokruga MSFI 16

Naknade koje se plaćaju u okviru poslovnih najmova terete trošak najma na temelju linearne metode, osim ako ne postoji druga sistemska osnova koja bolje predstavlja vremenski okvir u kojem se smanjuju koristi od upotrebe iznajmljene imovine.

Potencijalne najamnine koje bi mogle nastati iz poslovnih najmova teretit ce troškove u razdobljima kada su nastale. U slučaju da su primljeni poticaji za zakup za sklapanje operativnog najma, takvi se poticaji priznaju kao obaveza. Ukupna korist od poticaja priznaje se kao smanjivanje troškova najma, osim u slučaju kada je druga sistematicna osnova reprezentativnija vremenskom obrascu u kojem se troše ekonomske koristi od zakupljene imovine.

Društvo kao najmoprimac - ugovori o operativnom najmu u okviru MSFI 16

Na početku sporazuma, Društvo treba procijeniti da li on predstavlja sporazum o najmu, odnosno da li sadrži elemente najma. Na prvi dan trajanja najma, najmoprimac obavezu po osnovu tog najma mjeri po sadašnjoj vrijednosti svih plaćanja u vezi s najmom koja nisu izvršena na taj dan. Ta plaćanja se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u najmu, ako je stopu lako utvrditi. U slučajevima kada tu kamatnu stopu nije moguće lako utvrditi, najmoprimac primjenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja. Plaćanja po osnovu najma uključena u mjerenje obaveze po osnovu najma na prvi dan njegovog trajanja obuhvataju sljedeća plaćanja za pravo korištenja predmetne imovine tokom trajanja najma koja nisu izmirena na prvi dan trajanja najma:

- fiksna plaćanja, umanjeno za eventualne primljene poticaje u vezi s najmom;
- promjenjiva plaćanja koja zavise od određenog indeksa ili stope i koja su početno mjerena prema tom indeksu ili stopi na prvi dan trajanja najma;
- iznose koji se očekuju da prispiju na plaćanje najmoprimcu u okviru garantovanog ostatka vrijednosti;
- cijenu korištenja opcije otkupa ukoliko postoji realna vjerovatnoca da ce najmoprimac iskoristiti tu opciju, i
- kazne za raskid najma, ukoliko period trajanja najma pokazuje da je najmoprimac iskoristio tu opciju.

Obaveza o najmu iskazana je odvojeno u izvještaju o finansijskom položaju. Obaveza zakupa se naknadno mjeri povećanjem knjigovodstvenih vrijednosti kako bi se uzela u obzir kamata na obavezu po osnovu najma (primjenom metode efektivne kamatne stope) i smanjenjem knjigovodstvene vrijednosti kako bi se uzela u obzir izvršena plaćanja po osnovu najma. Društvo treba da preispituje obavezu zakupa i vrši odgovarajuća usklađivanja u slučajevima promjene trajanja zakupa, promjene plaćanja najma i modifikacije ugovora o zakupu.

Imovina s pravom korištenja podrazumijeva početno mjerenje odgovarajuće obaveze zakupa, plaćanja zakupa izvršenih na dan prije ili prije početka trajanja najma, umanjeno za sve primljene poticaje za zakup i sve početne direktne troškove. Naknadno se mjeri po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja.

Kad god Društvo ima obavezu demontaže i uklanjanja zakupljene imovine, obnavljanja lokacije na kojoj se nalazi ili vraćanja imovine u stanje koje zahtijeva ugovor o najmu, rezervisanje se priznaje i mjeri u skladu s MRS-om 37.

Troškovi su uključeni u imovinu s pravom korištenja, u mjeri u kojoj se odnose na imovinu s pravom korištenja, osim ako su ti troškovi nastali za proizvodnju zaliha.

Društvo kao najmodavac

Naknade koje se naplaćuju od najmodavaca u okviru finansijskih najмова priznati su kao potraživanja u iznosima koji su jednaki kao neto ulaganja u najmove. Priznavanje finansijskog prihoda temelji se na osnovici koja odražava konstantnu periodičnu stopu povrata na neto ulaganje najmodavca koje se odnosi na finansijski najam. Prihod od najma iz poslovnih najмова priznaje se ravnomjerno u prihod na temelju linearne metode tokom perioda najma.

Napomena 5. Značajne računovodstvene procjene

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objavu potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i korištenje pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:

a) Umanjenje vrijednosti imovine

Društvo na datum bilansa nije vršilo procjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost materijalne imovine umanjenja, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti, shodno paragrafu 9 i ostalim zahtjevima MRS-a 36 - Umanjenje vrijednosti imovine, a i vezi sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema.

b) Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja se vrši na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procjena rukovodstva je zasnovana na

starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnosti vezano za određene kupce mogu da imaju za posledicu korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objavljenih u priloženim finansijskim izvještajima.

c) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa biti potreban da se izmire obaveze i kada se može pouzdano izmjeriti iznos procjene.

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne za utvrđivanje vjerovatnoće nastanka negativnog ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usljed inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjena mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 6. Poslovni prihodi – prihod iz ugovora s kupcima

	2022.	2021.
Prihodi od prodaje slane vode	17.729.111	13.532.705
Prihodi od premiranja kvaliteta slane vode	14.133	71.771
Izdavanje bungalova	4.137	-
Ukupno :	17.747.381	13.604.476

Društvo najveći dio svojih prihoda ostvaruje isporučujući slanu vodu.

Napomena 7. Ostali prihodi

	2022.	2021.
Prihodi od zakupa zemljišta	12.496	12.280
Donacije	1.145	66.995
Refundacije bolovanja i porodiljske naknade	34.563	59.804
Kamata na deponovana sredstva	92	540
Kamata na oročena sredstva	6.089	-
Prihod od ugovorenih kazni	*231.538	-
Prodaja tehnološke vode	8.673	15.829
Prodaja ostalog materijala	-	6.616
Viškovi cijevnog materijala	86.854	131.979
Viškovi fluida izolanta	9.265	-
Osiguranje	-	2.354
Zatezna kamata NLB Banke**	113.016	113.016
Sudski sporovi	16.714	21.067
Više rezervisanja	-	39.197
Ukinuta rezervisanja***	181.038	946.812
Ukupno :	701.483	1.416.489

*Po ugovoru s firmom Mining & Drilling d.o.o. Gračanica.

** Otpis zateznih kamata po komisionom kreditu koji se odnosi na 2022. godinu, u srazmjeri sa otplatom glavnice u 2022. godini.

*** Ukinuta rezervisanja po osnovu sudskih sporova – Društvo redovno prati i analizira izvjesnost rezultata sudskih sporova pokrenutih protiv Društva te u skladu s tim vrši vrednovanje potrebnih rezervisanja.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 8. Poslovni rashodi

	2022.	2021.
Materijalni rashodi	3.840.385	2.760.176
Plaće i ostala lična primanja	5.439.984	4.469.152
Proizvodne usluge	167.450	294.589
Amortizacija	4.985.301	4.486.060
Neproizvodne usluge	830.181	590.830
Ukupno :	15.263.301	12.600.807

Napomena 8.1. Materijalni rashodi

	2022.	2021.
Sirovine i materijal	1.548.580	903.074
Energija i gorivo	2.267.687	1.832.643
Sitni inventar	24.118	24.459
Ukupno :	3.840.385	2.760.176

Napomena 8.2. Plaće i ostala lična primanja

	2022.	2021.
Plaće	4.439.437	3.818.876
Putni troškovi	29.539	4.121
Ostala primanja	927.742	609.566
Naknade članovima odbora	30.469	26.035
Naknade ostali fizičkim licima	12.797	10.554
Ukupno :	5.439.984	4.469.152

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 8.3. Proizvodne usluge

	2022.	2021.
Transportne usluge	440	13.912
Održavanje	158.763	252.288
Reklama i sponzorstvo	8.247	7.218
Istraživanje	-	21.171
Ukupno :	167.450	294.589

Napomena 8.4 Amortizacija

	2022.	2021.
Nematerijalna imovina	14.523	14.862
Gradevine	1.632.909	1.632.826
Postrojenja i oprema	167.155	158.238
Kapitani troškovi razvoja	927.289	851.422
Bušotina	710.200	724.575
Privremeno nepriznata*	1.533.225	1.104.137
Ukupno :	4.985.301	4.486.060

*Društvo za bušotine primjenjuje funkcionalni sistem obračuna amortizacije gdje obračun planira na osnovu očekivane zapremine slane vode iz bušotine. S obzirom da se korisni vijek bušotina kreće do 7 godina, a zakonom predviđeni je 20 godina dolazi do privremenih razlika.

Napomena 8.5 Neproizvodne usluge

	2022.	2021.
Ostale usluge	428.955	242.839
Reprezentacija	41.350	21.900
Osiguranje	2.526	1.429
Platni promet	20.709	22.370
PTT	31.789	29.168
Porezi i naknade	295.206	265.277
Članarine	2.664	3.540
Ostali nematerijalni troškovi	6.982	4.307
Ukupno :	830.181	590.830

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 9. Ostali rashodi

	2022.	2021.
Rezervisanja	1.073.878	222.978
Rashodi kamata po sudskim presudama	-	1.158.305
Zatezne kamate na javne prihode	21	-
Rashodovanje stalnih sredstava	-	16.117
Gubici od otpisa investicija	19.550	-
Ispravka i otpis potraživanja	-	16.491
Manjkovi	2.797	-
Troškovi sudskih i drugih sporova	-	31.101
Rashodi po vansudskoj nagodbi	1.350	145.219
Rashodi po izvršnoj sudskoj presudi	-	-
Rashodi po osnovu manjih rezervisanja	-	15.485
Kazna za prekršaj po nalogu	-	4.500
Rashodi na ime štete sonovod	8.670	11.300
Nepriзнata refundacija	-	6.736
PIO 7 MIO armija dejton	4.033	8.277
Rješenje UIO	-	391
Zapisnik poreske uprave	3.177	52.884
Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine	-	500
Umanjenje vrijednosti učešća u kapitalu	-	162.096
Ispravka grešaka iz prethodnih godina	*277.299	-
Ostali	1	-
Ukupno :	1.390.776	1.852.380

*Korekcija po osnovu isknjiženja bušotine B-104 stavljene van upotrebe u ranijim periodima.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 10. Porez na dobit

	2022.	2021.
Ukupni prihodi	18.448.864	15.025.663
Ukupni rashodi	(16.654.077)	(14.457.885)
Računovodstvena dobit	1.794.787	567.778
Zatezne kamate	21	52.884
Kazne	-	4.500
Porezno nepriznati rashodi	3.177	-
Manjak	2.797	-
Reprezentacija	38.950	18.816
Rezervisanja - porezno nepriznata	1.073.878	222.977
Rezervisanja - porezno nepriznata u ranijim periodima	(201.098)	(1.660.243)
Otpis potraživanja	-	16.991
Porezno nepriznata amortizacija	1.533.225	1.104.138
Porezno nepriznata amortizacija u ranijim periodima	(848.239)	(947.009)
Porezna osnovica	3.397.498	(619.168)
Preneseni poreski gubici ranijih godina	(918.551)	-
Poreska olakšica za novouposlene	(311.757)	(299.383)
Oporeziva dobit	2.167.190	(918.551)
Obračunati porez	216.719	-

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 11. Nematerijalna imovina

	Kapitalizirani troškovi razvoja	Koncesije	Licence	Pravo trajne služnosti zemljišta	Software	Avansi za nematerijalna sredstva	Ukupno
Nabavna vrijednost							
Vrijednost na dan 1.1.2022	37.138.690	245.000	43.028	76.845	46.227	500	37.550.290
Povećanje	-	-	-	-	-	-	-
Prodaj i rashod	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dan 31.12.2022.	37.138.690	245.000	43.028	76.845	46.227	500	37.550.290
Ispravka vrijednosti							
Saldo na dan 1.1.2022	9.320.064	73.478	36.639	76.845	38.135	500	9.545.661
Amortizacija za period	927.289	8.167	4.303	-	2.054	-	941.813
Saldo na dan 31.12.2022.	10.247.353	81.645	40.942	76.845	40.189	500	10.487.474
Neto vrijednost na dan :							
1.1.2022.	27.818.626	171.522	6.389	-	8.092	-	28.004.629
31.12.2022	26.891.337	163.355	2.086	-	6.038	-	27.062.816

Kapitalizirana ulaganja u razvoj, knjigovodstvene vrijednosti 26.891.337 KM (2021; 27.818.626 KM), početno su priznata u 2007. godini na osnovu procijenjene vrijednosti iz Elaborata o procjeni vrijednosti imovine pogona Tetima.

Društvo prilikom početnog priznavanja ove imovine nije izvršilo adekvatnu procjenu da li je i ako jeste u kojoj mjeri je sredstvo nastalo iz faze istraživanja (što je rashod u trenutku njegovog nastanka), a u kojoj mjeri je proizašlo iz razvoja, kada se priznaje kao sredstvo ako ispunjava uslove propisane MRS 38 - Nematerijalna sredstva, po kojem se nematerijalno sredstvo priznaje samo ukoliko ispunjava definiciju i uslove priznavanja u skladu sa zahtjevima pomenutog standarda.

Nakon početnog priznavanja, kapitalizirana ulaganja u razvoj iskazuju se po procijenjenoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju. Društvo nije izvršilo procjenu potencijalnog obezvređenja nematerijalnog sredstva u skladu sa zahtjevima MRS 36 - Umanjenje vrijednosti. Efekte na finansijske izvještaje nismo mogli utvrditi.

Amortizacija kapitaliziranih troškova razvoja vrši se na funkcionalnom principu u skladu sa Odlukom Uprave o obračunu amortizacije za 2022. godinu (odluka br. 02-05/22-5675). Osnov za ovaj obračun je očekivani volumen vode raspoloživ za eksploataciju.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 12. Materijalna imovina

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Sredstva u pripremi	Avansi	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Saldo na dan 1.1.2022	51.284.216	122.363.187	4.769.197	6.710.723	-	185.127.323
Uvećanje	-	-	-	1.070.795	102.745	1.173.540
Prenos u upotrebu	54.601	1.751.446	83.332	(1.889.379)	-	-
Rashod	-	-	-	(19.550)	-	(19.550)
Saldo na dan 31.12.2022	51.338.817	124.114.633	4.852.529	5.872.589	102.745	186.281.313
Ispravka vrijednosti						
Saldo na dan 1.1.2022	-	81.290.635	3.793.622	-	-	85.084.257
Amortizacija za period	-	2.876.377	164.662	-	-	3.041.039
Saldo na dan 31.12.2022	-	84.167.012	3.958.284	-	-	88.125.296
Saldo na dan 1.1.2022	51.284.216	41.072.552	975.575	6.710.723	-	100.043.066
Saldo na dan 31.12.2022	51.338.817	39.947.621	894.245	5.872.589	102.745	98.156.017

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 459/09 od 24. februara 2009. godine, Društvo je aktiviralo pogon Tetima čije su se nekretnine, postrojenja i oprema vodili na istom kontu investicija u toku, odnosno stalna sredstva se nisu evidentirala po analitici zbog čega nije bilo moguće precizno identifikovati stalna sredstva, kao ni njihovu pojedinačnu vrijednost. U cilju prevazilaženja neadekvatne knjigovodstvene evidencije i nedovoljne dokumentacije, Društvo je angažovalo Ekonomski institut Tuzla koji je sačinio Elaborat o procjeni vrijednosti imovine pogona Tetima po stanju na dan 31. decembra 2007. godine. Prema Elaboratu, procijenjena vrijednost koja je odgovarala tržišnoj vrijednosti imovine pogona Tetima iskazana je u iznosu 90.484.565,86 KM. Niže u tekstu navodi se procjena, rekapitulativno, u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost:

U skladu sa navedenom Odlukom Nadzornog odbora, sredstva pogona Tetima aktivirana su pod datumom 01. januar 2008. godine u vrijednosti 127.541.732,03 KM, što odgovara ukupnoj knjigovodstvenoj vrijednosti iskazanoj na kontu 025 na dan 31. decembra 2007. godine. Pojedinačna vrijednost sredstava utvrđena je u pregledu koji je sastavni dio navedene Odluke u iznosima po Procjeni iz Elaborata, s tim da je procijenjena vrijednost zemljišta (7.610.010 KM) neosnovano uvećana za 37.057.166,17 KM, odnosno aktivirano zemljište evidentirano je u ukupnom iznosu od 44.697.176,17 KM.

Knjigovodstvena vrijednost zemljišta, sa 31. decembrom 2022. godine, iznosi 51.338.817 KM (2021; 51.284.216 KM).

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Za znatan dio zemljišta ne postoji validna dokumentacija o vlasništvu. Razlog za to, po navodu Uprave, je objektivne prirode. U proteklim periodima kao i u 2022. godini Društvo je poduzimalo korake u cilju kompletiranja dokaza o vlasništvu nad nekretninama. Uprava nema preciznih informacija o budućem toku kao i efektima ovih aktivnosti.

Na dan 31.12.2022. godine nije bilo imovine pod hipotekom niti date kao obezbjeđenje po drugim osnovama.

Na dan 31.12.2022. godine imovina Društva nije bila osigurana.

Napomena 13. Dugoročni finansijski plasmani

	2022.	2021.
Dionice SARAJEVO-OSIGURANJE dd SARAJEVO	4.940	4.940
Dionice SODASO-HOLDING u STEČAJU	162.096	162.096
Udio PANNONICA doo TUZLA*	2.000	2.000
Ispravka vrijednosti ulaganja SODASO U STEČAJU	(162.096)	(162.096)
Ukupno :	6.940	6.940

*Prema Rješenju Općinskog suda u Tuzli od 01. oktobra 2019. godine, Društvo je suosnivač JKP Pannonica d.o.o. Tuzla sa osnivačkim ulogom u iznosu 2.000 KM ili 20 % ukupnog kapitala povezanog lica.

Napomena 14. Dugoročna rezervisanja i razgraničenja

	2022.	2021.
Odložena Porezna Sredstva po osnovu amortizacije	1.429.480	1.455.904
Odložena Porezna Sredstva po osnovu rezervisanja	119.848	32.570
Odložena Porezna Sredstva po osnovu poreznih gubitaka	-	91.855
Ispravka vrijednosti odloženih poreskih sredstava po osnovu amortizacije	(565.681)	(660.603)
Ukupno :	983.647	919.726

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 15. Zalihe

	2022.	2021.
Sirovine i materijal	2.732.016	2.083.620
Alat i sitan inventar	201.329	188.209
Ispravka vrijednosti alata i sitnog inventara	(201.329)	(188.209)
Dati avansi za zalihe	17.810	15.534
Ispravka vrijednosti avansa	(15.235)	(15.235)
Ukupno :	2.734.591	2.083.919

Alat i sitan inventar se kod stavljanja u upotrebu otpisuju 100 %.

Zalihe se sastoje od investicionog materijala, rezervnih dijelovi (mašinski i elektro), materijala koji se koriste u proizvodnji, cijevnog materijala, fluid izolanta (fluid neophodan za tehnološki proces) te ostalih stavki manje vrijednosti.

Napomena 16. Potraživanja od kupaca

	2022.	2021.
Solana dd Tuzla	313.714	261.430
Sisecam soda Lukavac	1.139.577	803.288
Jata group doo	3.960	4.530
BH Telecom	1.193	1.193
Sumnjiva i sporna potraživanja	12.321.290	12.321.290
Ispravka vrijednosti kupaca – sumnjiva i sporna potraživanja	(12.321.290)	(12.321.290)
Ukupno :	1.458.444	1.070.441

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 17. Ostala kratkoročna potraživanja

	2022.	2021.
Potraživanja za kamatu	231.538	-
Potraživanja od državnih organa i institucija	24.918	18.643
Akontacija poreza na dobit	196.797	85.289
Porez na dohodak	1.057	1.057
Ostala kratkoročna potraživanja	3.082	2.682
Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	(14.459)	(14.459)
Potraživanja za PDV	101.040	140.446
Ukupno :	543.973	233.658

Napomena 18. Novac i novčani ekvivalenti

	2022.	2021.
Račun KM NLB BANKA dd	350.178	436.366
Račun KM UNION BANKA dd	990.048	999.988
Račun KM SBERBANKA dd	746.869	1.976.144
Račun KM UNICREDIT BANKA dd	375.279	979.557
Račun KM NOVA BANKA ad	1.219.343	999.581
Račun ZIRAAT BANK dd	987.650	-
Račun KM BBI BANKA dd	547.809	6.719.990
Račun KM ASA BANKA dd	5.989.880	-
Račun EUR NLB BANKA dd	42.055	38.313
Račun EUR SBERBANK dd	6	6
Blagajna	3.264	612
Blagajna devizna	34	34
Oročena novčana sredstva	3.500.000	-
NLB BANKA dd - KM Rezervisani za pljenidbu	11.133	21.740
Ukupno :	14.763.548	12.172.331

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 19. Kapital

	2022.	2021.
Dionički kapital	130.344.692	130.344.692
Emisiona premija	19.990	19.990
Fond rezervi	7.199.433	6.892.380
Revalorizacioni efekti	1.569.354	1.569.354
Neraspoređena dobit	3.572.463	1.909.300
Ukupno :	142.705.932	140.735.716

Upisani kapital prema posljednjem Rješenju o upisu u sudski registar, broj 032-0-Reg-22-000310 od 09. marta 2022. godine, iznosi 130.344.691,50 KM, a sto odgovara stanju koje je iskazano u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembra 2022. godine. Iako Društvo još nije privatizovano odnosno ima državni kapital u vlasničkoj strukturi, isto je uskladilo svoj oblik organizovanja sa Zakonom o privrednim društvima. Dakle, jos uvijek nije izvršena privatizacija državnog kapitala kojim raspolaže Vlada TK, koja je nadležna za upravljanje državnim kapitalom u Društvu, a koja je dioničar sa najvećim učešćem u kapitalu Društva, 94.678.601 KM ili 72,64 %.

Vrijednost revalorizacionih rezervi, koje sa 31. decembrom 2022. godine iznose 1.569.353,70 KM, rezultat su revalorizacije dijela zemljišta koja je izvršena u 2005. godini.

U toku 2022. godini od strane Porezne Uprave F BiH na osnovu izvršene kontrole za period od 01.10.2020. - 30.06.2022. godine i kontrole Poreza na dobit za 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godinu dostavljen je Zapisnik o inspekcijском nadzoru poreznog obveznika broj: 13-09-12-20-1455-1/22 od 10.11.2022. godine gdje su dodatno utvrđene obaveze iznosile 27.903,05 KM, a iznos više plaćenog poreza na dobit za 355.633,00KM i to iznos od 211.735,00KM duplo uplaćenog poreza na dobit za 2017. godinu i iznos od 143.898,00KM za razliku između poreznog i izmjenjenog bilansa za 2018. godinu.

Nakon usaglašavanja sa predstavnicima PU Tuzla u toku 2023. godine zatraženo je i podnošenje Zahtjeva za izmjenu prijave poreza na dobit za 2017. i 2018. godinu broj: 04-01-04/23-564 od 08.02.2023.godiene, a kako je i utvrđeno po Rješenje o dodatno utvrđenim obavezama broj: 13/09-12-20-1455-2/2022 od 05.12.2022. godine od strane PU. Ukupan iznos pretplate na ime poreza na dobit na dan 31.12.2021. godine nakon usaglašavanja iznosi 413.516,00KM (85.289,00 P.S +355.633,00KM) – 27.406,00KM.

Na osnovu naprijed navedenog, a zbog događaja koje su se desile krajem 2022-početkom 2023. godine izvršeno je i knjiženje u toku 2022. godine na promjenama na Kapitalu - Dobit ranijeg perioda iznos od 355.633,00KM i 27.406,00 Gubitak ranijeg perioda i Potraživanja za porez na dobit što je imalo uticaj i na Bilans stanja za 2022. godinu. U ranijem periodu su prvobitno izmjenjene prijave Poreza na dobit za 2016, 2017. i 2018. godinu i predate 14.05.2019. godine, ali iste nisu prihvaćene od strane Porezne uprave. Zbog navedenog su podnešene i Tužbe broj: 03-01-05/22-3139 od 24.06.2022. godine i Tužba broj: 03-01-05/22-3140 od 24.06.2022. godine protiv Rješenja FMF broj 03-15-698/19 M.P od 05.05.2022. godine, gdje je predloženo da Kantonalni sud u Tuzli u cjelosti poništi navedeno Rješenje i dozvoli poreznom obvezniku izmjenjenu prijavu poreza na dobit za 2018. godinu i izvrši povrat duplo plaćenog poreza na dobit za 2017. godinu.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Međutim, u toku inspekcijske kontrole navedenim Rješenjem broj:13/09-12-20-1455-2/2022 od 05.12.2022. godine od strane PU koje je postalo konačno 15.12.2022. godine je i potvrđeno činjenično stanje, i s tim u vezi izvršeno je i evidentiranje knjigovodstvenih promjena u toku 2022. godine.

Obzirom na informacije koje su postale poznate nakon ishoda nepredviđenog događaja izvršeno je usklađivanje knjigovodstvenih iznosa odgovarajuće stavke imovine, obaveza ili kapitala u izvještajnom periodu.

Napomena 20. Dugoročni krediti

	2022.	2021.
Kredit NLB Banka	-	120.303
Tekuće dospjeće	120.303	481.212
Ukupno :	120.303	601.515

U skladu sa Aneksom IV Ugovora o komisionom kreditu, broj 02/1-14-10583-1/02 od 25. oktobra 2002. godine, koji je zaključen 10. aprila 2013. godine, između Vlade Tuzlanskog kantona, NLB banke d.d. Sarajevo i Društva, rok vraćanja komisionog kredita je 10 godina od dana isteka grace perioda. Grace period je bio do 31. marta 2013. godine. Dinamika vraćanja kredita je u 120 mjesečnih rata. Obračun kamata se ne vrši. Obračun interkalarnih kamata se ne vrši. Kamata na kredit u otplati se ne obračunava. Zatezna kamata na dospelje obaveze obračunava se po stopi utvrđenoj zakonom.

Instrumenti obezbjeđenja vraćanja kredita su:

- 48 bjanko potpisanih mjenica sa ovlaštenjem za popunu mjenica;
- 48 bjanko potpisanih bariranih čekova sa ovlaštenjem za popunu čekova i
- 13 vlastitih mjenica za obezbjeđenje plaćanja naknada banci po osnovu kredita.

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Napomena 21. Obaveze iz poslovanja

	2022.	2021.
Primljeni depoziti	4.254	10.000
Dobavljači u zemlji (vidi Napomena 21.1)	917.386	1.417.976
Dobavljači u inostranstvu	46.940	450.973
Ukupno :	968.580	1.878.949

Napomena 21.1. Dobavljači u zemlji

	2022.	2021.
SPREČA DD	353.841	40.098
ELEKTRODISTRIBUCIJA JP TUZLA-TETIMA	150.717	120.333
OPTIMA GRUPA DOO	88.113	35.086
KRAMER BEST DOO	75.395	116.541
TEHNOPETROL DOO	57.729	136.069
ELEKTRODISTRIBUCIJA JP TUZLA-TUŠANJ	51.710	43.330
TERAKOP DOO	48.777	11.541
IBEJ DOO	27.829	-
ELEKTRODISTRIBUCIJA JP LUKAVAC	24.316	20.182
RUDAR DOO	5.250	-
HIFA PETROL DOO	5.044	10.846
MINING I DRILLING DOO	-	714.270
Ostali	28.665	169.680
Ukupno :	917.386	1.417.976

Napomena 22. Ostale obaveze

	2022.	2021.
Obaveze za neto plaće*	213.790	202.662
Obaveze za porez i nakande*	23.452	21.660
Obaveze za doprinose*	160.114	154.183
Obaveze za ostala neto primanja*	48.961	43.392
Obaveza naknada za odbore i komisije	4.350	2.550
Obaveze za poreze inaknade	420	328
Obaveze za doprinose	454	357
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	227	293.414
Doprinos za povrede na radu	30	30
Ostale obaveze	31.424	34.404
PDV	90.013	-
Ostali porezi i doprinosi	74.423	60.188
Ukupno :	647.658	813.168

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

*Društvo uredno izmiruje obaveze prema zaposlenima kao i odgovarajuće poreze i doprinose.

Napomena 23. Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja

	2022.	2021.
Odloženi prihod sonovod	1.145	1.195
Odloženi prihod kamata NLB	28.524	113.017
Ukupno :	29.669	114.212

Napomena 24. Vanbilansne evidencije

	2022.	2021.
Primljene garancije		
Rudarski institut	-	5.500
Terakop d.o.o.	149.058	-
Tikor d.o.o	4.576	4.576
Tehnopetrol d.o.o.	87.320	73.377
Mining i Driling d.o.o.	541.798	541.798
Terakop d.o.o.	135.689	135.689
Ering d.o.o.	3.306	-
	921.748	760.990
Date garancije		
NLB Banka dd	4.600.000	4.600.000
Sberbank BH dd	150.000	150.000
	4.750.000	4.750.000
Ukupno :	5.671.748	5.510.990

Primljene garancije su za dobro izvođenje posla kao i za povrat avansa.
 Date garancije su za povrat dugoročnog kredita.

Napomena 25. Transakcije s povezanim stranama

Kroz osnovnu djelatnost Društvo je poslovalo sa licima povezanim sa Društvom i u 2022. godini isporučilo roba i usluga u iznosu od približno 2.776.770 KM (2021. 2.754.324 KM), odnosno nabavke (robe i usluge) u iznosu od približno 678.267 KM (2021: 682.118 KM).

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

Stanja koja su rezultat tih poslovanja na dan 31. decembra 2022. godine, su kako slijedi:

	2022.	2021.
Potraživanja		
Solana d.d. Tuzla	313.714	261.430
Obaveze		
Spreča d.d.	353.841	40.098

Napomena 26. Sudski postupci

Na dan 31. decembra 2022. godine protiv Društva je pokrenuto 11 sudskih sporova kojim tužitelji u sporu potražuju 650.867 KM i 9 sporova iz radnog osnova sa ukupnim tužbenim zahtjevom od 29.440 KM, te 9 sporova bez navedenog iznosa, tj. nisu pokrenuti radi izmirenja dužničko-povjerilačkih odnosa.

Na dan 31. decembra 2022. godine aktivno je 10 sporova koje je pokrenulo Društvo u cilju namirenja potraživanja u ukupnom iznosu 15.722.568 KM. Društvo je pokrenulo i 2 upravna spora/postupka.

Društvo aktivno prati odvijanje procesa, procijenjuje vjerovatnoću ishoda te u skladu s tim formira odgovarajuća rezervisanja.

Ishode sudskih i drugih procesa je nemoguće prdvidjeti kao ni eventualne dodatne troškove postupka, zatezne kamate i sl.

Napomena 27. Potencijalne obaveze

Kao što je navedeno u napomeni 27 Sudski postupci postoje postupci koji su pokrenuti protiv Društva kao i oni koje je pokrenulo Društvo. Nije moguće pouzdano utvrditi ishod pokrenutih postupaka kao ni iznos potencijalnih kazni, zateznih kamata, sudskih i drugih troškova.

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U Bosni i Hercegovini poreski period ostaje otvoren tokom pet godina. Zastarijevanje prava na razrez na naplatu poreza, kamata, troškovi prisilne naplate i novčanih kazni prekida se svakom službenom radnjom poreznog organa koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza. Poslije svakog prekida zastarijevanje počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.

Uprava Društva smatra da su poreske obaveze uključene u ove finansijske izvještaje pravilno iskazane.

Napomena 28. Upravljanje finansijskim rizicima

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima. Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumentata u FBiH.

Tržišni rizik

Tržišni rizik se odnosi na rizik da određene promjene tržišnih cijena, kao što su promjene kamatnih stopa, mogu da utiču na visinu prihoda Društva ili vrijednost njegovih finansijskih instrumenata. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji Društvo upravlja i mjeri taj rizik.

Kamatni rizik

Budući da Društvo ima samo obavezu prema NLB banka d.d. Sarajevo po komisionom kreditu, na koji se, u skladu sa Aneksom IV od 10. aprila 2013. godine ne vrši obračun kamata, isto nije značajno izloženo kamatnom riziku.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanj enje rizika i finansijskih gubitaka, izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je jedan od glavnih finansijskih rizika. Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva. S obzirom da je Društvo u mogućnosti da uredno izmiruje dospjele obaveze, isto nije u značajnoj mjeri izloženo riziku likvidnosti.

Napomena 29. Uticaj sukoba u Ukrajini na poslovno okruženje, poslovanje i finansijske izvještaje

Dana 24. februara 2022. godine, sukob u Ukrajini eskalirao je u ratnu konfrontaciju koja je uticala na međunarodne odnose širom svijeta i globalno poslovanje. Dalji razvoj i intenzitet aktuelnih dešavanja u ovom trenutku ne može se precizno predvidjeti. Ekonomski uticaj na evropsku i globalnu ekonomiju, posebno u pogledu efekata postojećih ili predstojećih sankcija

RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje
(u KM)

protiv Ruske Federacije, teško je predvidjeti, a posebno direktni i indirektni efekti na snabdijevanje energijom i globalne lance nabavke. Međutim, Uprava je izvršila neophodne procjene ovih događaja analizirajući njihov uticaj na finansijske izvještaje pripremljene za godinu završenu 31. decembra 2022.

Društvo se bavi proizvodnjom i distribucijom slane vode.

Uprava zaključuje da se trenutno poslovanje ne suočava sa ograničenjima koja utiču na entitete povezane sa Ruskom Federacijom i tržište u Rusiji jer nema dobavljače ili kupce iz sukobljenih zemalja niti one koji su pogođeni oštrim globalnim sankcijama ili one koji su pogođeni ograničenjima koje je nametnula Ukrajinska vlada ili Evropska unija.

Društvo nema suvlasnike iz Ukrajine ili Ruske Federacije kao ni otvorene kreditne poslove s entitetima iz tih zemalja.

Globalni poremećaji u snabdijevanju energentima kao ni poremećaji u lancima snabdijevanja nemaju uticaj na poslovanje Društva.

Stoga, Uprava procjenjuje da sveukupan uticaj ratnog sukoba nema poseban uticaj na položaj i poslovne performanse Društva, te ne postoji rizik za nastavak poslovanja.

Napomena 30. Događaji nakon datuma bilansa

Poslovanje Društva do datuma revizije provodi se u okruženju koje karakteriše uticaj ratnog sukoba u Ukrajini, kako je objašnjeno u Napomeni 29 Utjecaj ratnog sukoba u Ukrajini na poslovno okruženje, poslovanje i finansijske izvještaje.

Do datuma naše revizije, po izjavi Uprave, nisu postojali drugi događaji niti transakcije koji bi u značajnoj mjeri uticali na finansijske izvještaje Društva na dan 31. decembra 2022. godine.